




# Matla a Simangaliso

Sponono Mahlangu

Khanyisa Masemola





Lefatsheng le leng ka nqane ho noka ya  
Limpopo ho dula Simangaliso.

Ho utlwahala hore Simangaliso o na le mefuta e  
ikgethileng ya matla.

Batho bohle motseng wa heso ba bua ka yena.



Simangaliso o lentswe le monate le molodi. O dula morung moo a binelang dinonyana le diphoofolo.

O bina qetellong ya letsatsi le leng le le leng. Batho ba tloha hole ho tla mamela lentswe la hae le molodi.



Simangaliso o na le moriri o bolelele boo ho seng motho a kileng a bo bona. O fetola moriri wa hae ka moo a batlang. O kgona ho o nyametsa le ho o hlahisa hape.


Ka mehla ha a bina, moriri o a theoha o kwahele sefahleho sa hae.



Simangaliso o tsamaya hara moru tsatsi le leng le le leng.

O kgona ho utlwa le ho nkgella kotsi.


O kgona le ho utlwa ha motho a etla ho yena ka merero e mebe.



Ka tsatsi le leng, Simangaliso a nka qeto ya ho batla ho tseba hore bophelo bo jwang ka nqane ho noka ena e sephara.

A nka qeto ya ho nka leeto.

Ha a fihla pela noka ena e kholo, a ipotsa, “Ke tla tshela jwang?”



Simangaliso a nahana motsotswana yaba o a hweletsa, "Matla! Matla!"

Hang borokgo ba hlaha.


A tshelela ka nqane ho noka, a tswella pele ka leeto. A tsamaela hole le moru oo a neng a o tseba.



Simangaliso a kgathala. "Ke hloka ho phomola,"  
ke yena a nahana.

A hweletsa, "Matla! Matla!"


Hang jwang ba mela ho mopotoloha.  
Simangaliso a dula fatshe hodima jwang bo  
phodileng.



Simangaliso a lapa. “Ke hole le moru. Ke tla fumana dijo kae?” ke yena a ipotsa.

A nyeka dipounama tsa hae a hweletsa, “Matla! Matla!”


Hang dipitsa tse lelea, dikotlolo le dikopi tsa hlaha.



Dijo le dino tse ratwang ke Simangaliso tsa wela  
ka hara dipitsa, dikotlolo le dikopi tse lelea.

A ja, a nwa ka moo a sa kgoneng.

Yaba o utlwa lentswe.



Simangaliso a utlwa boteng ba ka le pele ke mo atamela.

A hweletsa, "Ke mang yeo?"

Ka araba ka lentswe le lesesane, "Ke nna. lebitso la ka ke Buumi."

Simangaliso a tseba hore ke tla ka merero e metle.



"Ke lahlehile," ka bua ka lentswe le lesesane.

"Tloho o tlo ja o nwe le nna!" Ke Simangaliso a mo mema.

Ke ile ka ja, ka nwa ka moo ke batlang.

Ke ile ka bolella Simangaliso ka moo ke lahlehileng ha ke setse kgaitsemi ya ka morao.



Simangaliso a mphethela ka leeto la hae la ho tseba hore bophelo bo jwang ka nqane ho noka.

Yaba o a bososela a hweletsa, “Matla! Matla!”

Yaba ke ka moo ke ileng ka iphumana ke eme ka pela ntlo ya batswadi ba ka.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



**basic education**  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have  
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Matla a Simangalis

Author/s: Sponono Mahlangu

Translator/s: Nthabiseng Tsatsi

Illustrator/s: Khanyisa Masemola

Assurer/s: Mathapelo Morake

Language: Sesotho (South Africa)



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY  – Credit must be given to the creator

